



88080260



International Baccalaureate®  
Baccalauréat International  
Bachillerato Internacional

**SESWANA A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 2**  
**SESWANA A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 2**  
**SESWANA A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 2**

Wednesday 19 November 2008 (morning)

Mercredi 19 novembre 2008 (matin)

Miércoles 19 de noviembre de 2008 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

---

**INSTRUCTIONS TO CANDIDATES**

- Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
- Answer one essay question only. You must base your answer on at least two of the Part 3 works you have studied. You may include in your answer a discussion of a Part 2 work of the same genre if relevant. Answers which are not based on a discussion of at least two Part 3 works will not score high marks.
- You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.

**INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS**

- Ne retournez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Traitez un seul sujet de composition. Vous devez baser votre réponse sur au moins deux des œuvres de la 3<sup>e</sup> partie que vous avez étudiées. Le cas échéant, vous pouvez inclure dans votre réponse une discussion sur une œuvre du même genre littéraire étudiée dans la 2<sup>e</sup> partie du programme. Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux des œuvres de la 3<sup>e</sup> partie n'obtiendront pas une note élevée.
- Vous n'êtes pas autorisé(e) à amener des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées dans la salle d'examen.

**INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS**

- No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
- Elija un tema de redacción. Su respuesta deberá basarse en al menos dos de las obras estudiadas en la Parte 3. Se podrán hacer comentarios sobre una obra de la Parte 2 del mismo género, si fuera necesario. Las respuestas que no incluyan una discusión sobre al menos dos obras de la Parte 3 no recibirán notas altas.
- No se permite traer a la sala de examen copias de las obras estudiadas.

*Araba potso e le nngwe fela ya tlhamo. O tshwanetse go tshegetsa karabo ya gago o ikaegile ka dikwalwa/dibuka di le pedi tsa Karolo 3 ya dibuka tse o di ithutileng. Mo karabong ya gago o ka nna wa tsenya tshekatsheko ya karolo ya 2 ya mofutakwalwa o o tshwanang e bile o le maleba. Dikarabo tse di sa ikaegang ka tshekatsheko ya di le pedi tsa dikwalwa/dibuka tsa karolo 3, ga di kitla di bona maduo a a kwa godimo.*

1. O dirisa dikwalwa di le pedi fela tsa bakwadi ba ba farologaneng mo dithutong tsa gago, tlhalosa gore ba tseneletse go le kanakang gape ba dirisitse ditsela dife tse ba supileng go nna kgatlhanong le dintlha ka maidlhomoe?
  2. “Bomadimabe ke teko e ntle ya botho.” O akanya gentle ditsela tse baanelwa ba tlhagisitsweng ka teng mo go di le pedi fela tsa dikwalwa tse o di ithutileng, sekaseka bonneta jwa pegelo e.
  3. O dirisa dikwalwa di le pedi fela tsa bakwadi ba o ithutileng ka bona, bapisa tsela e boalo/maitshetlego a dirisitsweng go gatelela dithitokgang/merero e e amang dikwalwa tse o di tlhophileng.
  4. “Dikwalwa di bua ka go huma le mefuta ya dipuo go na le go leka go tlhotlhomiisa kgotsa go tlhagisa thitokgang/morero.” Bakwadi ba o ithutileng ka bona ba netefatsa kgotsa ba ganetsa pegelo e jang?
  5. Bapisa ditsela tse botsalano magareng ga baanelwa ba ba botlhokwa mo go di le pedi fela tsa dikwalwa tse o di ithutileng bo tlhagisitsweng ka teng.
-